

d.o.o. "AMPLITUDO"

Broj 2016/18 - 1

Podgorica, 20.07. 2016 god.

Broj: 0102-1273/31  
Podgorica, 20.07.2016. godine

## **Ugovor za pružanje usluge administriranja sistema Centralne baze prenesenih brojeva u Crnoj Gori**

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Naručioca Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost** sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 56, PIB: 02326710, broj računa: 510-2125-67 kod Crnogorske komercijalne banke A.D. Podgorica, koga zastupa Zoran Sekulić, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Amplitudo d.o.o.** sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 56, PIB: 02907259, broj računa: 565-72-65, naziv banke: Lovćen banka, koga zastupa Nenad Novović, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Izvršilac);

### **OSNOV UGOVORA:**

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga administriranja sistema Centralne baze podataka prenesenih brojeva u Crnoj Gori broj 0102-1273/7 od 10.03.2016. godine godine (u daljem tekstu: Tenderska dokumentacija);

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 0102-1273/22 od 12.04.2016. godine;  
Ponuda Amplitudo d.o.o. broj 0102-1273/17 od 01.04.2016. godine.

### **I PREDMET UGOVORA**

#### **Član 1**

Predmet ovog ugovora je pružanje usluge administriranja sistema Centralne baze prenesenih brojeva u Crnoj Gori u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, Odlukom o izboru najpovoljnije ponude broj 0102-1273/22 od 12.04.2016. godine i ponudom ponuđača.

Usluga administriranja sistema Centralne baze prenesenih brojeva u Crnoj Gori podrazumijeva najmanje:

- obezbjeđenje smještaja za opremu sistema CBPB na primarnoj (osnovnoj) i sekundarnoj (rezervnoj) lokaciji, čime su obuhvaćeni obezbjeđenje smještaja hardvera i komunikacione opreme sistema CBPB i elektronske komunikacione veze potrebne za rad sistema CBPB;
- garanciju koja obuhvata
  - opštu garanciju za čitav sistem CBPB i sve njegove djelove;
  - garanciju za ispravan rad sistema CBPB i svih njegovih djelova;
  - garanciju na aplikativni i prateći softver sistema CBPB;
  - garanciju na hardver i komunikacionu opremu sistema CBPB;
- otklanjanje smetnji u radu sistema CBPB po definisanim procedurama
- podršku operatorima prilikom povezivanja, testiranja i korišćenja sistema CBPB;
- unapređenje hardvera, softvera i elektronskih komunikacionih veza;
- ispunjavanje zahtjeva za rad sistema CBPB po pitanju kapaciteta, pouzdanosti i dostupnosti, sigurnosti, rezervne kopije i oporavka, proširivosti i nadogradnje sistema CBPB;
- stalno praćenje rada sistema CBPB, izrada izvještaja po svim pitanjima koja se odnose na centralnu bazu baze prenesenih brojeva i njihovo dostavljanje Naručiocu.
- da u okviru sistema CBPB obezbijedi mehanizme za mjerjenje parametara na osnovu kojih je moguće ocijeniti rad sistema

Izvršilac (Administrator) uslugu administriranja sistema Centralne baze prenesenih brojeva pruža na lokacijama na kojima se nalazi sistem CBPB.

Izvršilac će izvršiti instalaciju odgovarajućeg softvera za funkcionisanje SCBPP, koji mora zadovoljavati uslove tražene tenderskom dokumentacijom. Nakon isteka ili raskida ugovora instalirani softver prelazi u vlasništvo Naručioca.

### **Član 2**

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi broj 0102-1273/17 od 01.04.2016. godine koja čini sastavni dio Ugovora, zahtjevima Tenderske dokumentacije i propisima kojim je regulisano pružanje usluge prenosa brojeva u Crnoj Gori.

## **II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**

### **Član 3**

Ukupna cijena za izvršenje usluga navedenih u članu 1 ovog Ugovora iznosi 76.898,00 € (slovima: sedamdesetšest hiljada osamsto osamdeset osam eura), sa uračunatim PDV-om.

PDV se obračunava prema važećoj stopi PDV-a u Crnoj Gori za ovu vrstu usluge. Plaćanje PDV-a se vrši u Crnoj Gori, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost Crne Gore ("Sl. list CG", broj 016/07,073/10, 040/11, 029/13, 009/15).

Za pružene usluge Izvršilac je dužan dostaviti mjesecni izvještaj o radu sistema Centralne baze prenesenih brojeva i ispostaviti Naručiocu mjesecnu fakturu potpisano od ovlašćenog lica, na iznos od 6.408,17 EUR-a, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Umanjenje mjesecne fakture za pruženu uslugu će se izvršiti na osnovu sljedećeg:

1. U slučaju da raspoloživost sistema CBPB na mjesecnom nivou ne dostigne predviđenih 99,5%, faktura za uslugu za taj mjesec se umanjuje na sljedeći način:
  - raspoloživost sistema CBPB od 99,40% do 99,49% ..... 5%
  - raspoloživost sistema CBPB od 99,20% do 99,39% ..... 10%
  - raspoloživost sistema CBPB od 99,00% do 99,20% ..... 15%
  - raspoloživost sistema CBPB manja od 99,00% ..... 20%

Ukoliko raspoloživost sistema bude manja od 99% tri uzastopna mjeseca, Naručilac ima pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora uz prethodno dostavljanje pisanog obavještenja Izvršiocu.

2. U slučaju da sistem CBPB ne dostigne predviđenu vrijednost od najmanje 10 (deset) transakcija u sekundi, na način da sistem CBPB ne obradi 10% od količine dostupnih transakcija u jednoj sekundi, mjereno u toku čitavog sata, faktura za uslugu a za taj mjesec se umanjuje za 2%.

Za svako naredno smanjenje količine obrađenih transakcija od 10%, u toku tog istog sata, faktura za uslugu za taj mjesec se umanjuje za dodatnih 2%.

3. U slučaju da sistem CBPB nije u stanju da obezbijedi 10% od maksimalno predviđenog pristupa za administratore i izvršioce (10 i 100), mjereno u toku čitavog sata, faktura za uslugu administracije za taj mjesec se umanjuje za 2%.

Za svako naredno smanjenje pristupa od 10%, u toku tog istog sata, plaćanje za uslugu administracije za taj mjesec se umanjuje za dodatnih 2%.

4. U slučaju da sistem CBPB nije u stanju da odradi 10% od količine zahtjeva za prenos broja, pri čemu je maksimum 1000 zahtjeva u toku jednog dana, plaćanje za uslugu za taj mjesec se umanjuje za 5%.

Za svako naredno smanjenje obrade od 10%, u toku tog istog dana, plaćanje za uslugu administracije za taj mjesec se umanjuje za dodatnih 5%.

Ukoliko je sistem CBPB nedostupan neće se računati umanjenja za kapacitet obrade, već će se računati samo umanjenja za dostupnost sistema CBPB.

5. U slučaju da administrator sistema CBPB zakasni sa početkom otklanjanja smetnje koje prelazi 50% maksimalnog vremena predviđenog za taj nivo smetnje (1, 2, 8 ili 48 sati),

plaćanje za uslugu za taj mjesec se umanjuje za dodatnih 5%, po svakom nastalom problemu za koji se zakasnilo sa početkom otklanjanja smetnje.

Naručilac se obavezuje da plaćanje vrši mjesečno na žiro račun Izvršioca kod banke u Crnoj Gori broj 565-72-65 kod Lovćen banke, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema fakture.

### **III MJESTO I ROK IZVRŠENJA UGOVORA**

#### **Član 4**

Usluga administriranja sistema Centralne baze prenesenih brojeva pruža se na lokacijama u Crnoj Gori na kojima se nalazi sistem CBPB, u skladu sa u Tenderskom dokumentacijom.

Ugovor se zaključuje na period od jedne godine.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period od 365 (tristašezdesetpet) dana od dana početka primjene ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana zaključivanja i potpisivanja od strane oba ugovarača.

### **IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA**

#### **Član 5**

Izvršilac se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora pruža u skladu sa zahtjevima Tenderske dokumentacije, propisima kojim je regulisano pružanje usluge prenosa brojeva u Crnoj Gori, prihvaćenom Ponudom, važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da rukovodi pružanjem usluge;
- da obezbijedi kompletну dokumentaciju po kojoj se pruža usluga;
- da primjeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da odmah, po zahtjevu odnosno dobijanju saznanja pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom angažovanih lica.

#### **Član 6**

Naručilac se obavezuje da Izvršioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

## **V RASKID UGOVORA**

### **Član 7**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca, Naručilac je obavezan da prethodno pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta, te pokušaju ih sporazumno otkloniti. Ukoliko se Naručilac i Izvršilac ne dogovore sporazumno u vezi otklanjanja utvrđenih propusta, ili se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac ima pravo raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete od Izvršioca.

## **VI GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA**

### **Član 8**

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke, za dobro izvršenje posla na iznos 5% (pet posto) od ukupne vrijednosti Ugovora odnosno vrijednosti ponude, sa rokom važnosti 3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 4 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Izvršiocu garanciju.

## **VII ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **Član 9**

Ovaj Ugovor je ništavan ukoliko je potpisani sa ponuđačem koji je prekršio odredbe člana 15 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

## **VIII OSTALE ODREDBE**

### **Član 10**

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuju da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 3 (tri) godine po isteku ovog Ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

### **Član 11**

Za sve što nije izričito regulisano ovim Ugovorom i Tenderskom dokumentacijom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i propisa koji uređuju ovu oblast. Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

### **Član 12**


Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisani od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za svaku od ugovornih strana, a 1 (jedan) primjerak se dostavlja Upravi za javne nabavke.

#### **NARUČILAC**

Agencija za elektronske  
komunikacije i poštansku djelatnost

Izvršni direktor

Zoran Sekulić



#### **IZVRŠILAC**

Amplitudo doo Podgorica

Izvršni direktor

Nenad Novović

